

В. БАРАШКОВА фототп.

[illegible]

ургаарын сибээстэй
бюрога уйна Саха
Динистрийн Совета 1977
хүснэгт 14 хүнээр «Рес-
публический», оттугунан
энергиянан хаач-

УТАЛЫГ
ТОЛОР
ЭРЭЙЭР Д

[illegible][illegible]

Абонет исполкома бу уураа
дэхэ ниллэрар чопчу ды
лари бэлитээн бйлаары
дэтигэ.
Уулак дынгиэхэ сыалытар
дэтигэ. Автомашин
дэтигэ кураанах сы
алытар мунутуурдук абый
дэтигэ. Ол суотутар баст
дэтигэ оройон лията а
дэтигэ.

[illegible]

Этөн Якутскай таһынаабы өр-
буоннар уонуну хонуктаах ан-
мыкка килдэриннэбиттэрэ.

хүний амьдралыг хайнагс-
нагийнхнаа суох бийнх сална
турар. Эрдик Эрдисин аатын
сөхсөз Хонгоботову, Карл Маркс
аатын сөхсөз Одылуурнаары
запавкалыр пууинарытан
ураты пууинар бука бары, биздэ-
рэнэ куутар буоланнар, элбэх
уматыгы төбөллөр-хороллор. Ити-
ни талынан цистерналар тасты-
лэриттэн үгүс ночоот тахсан.

Ааспыт өтүүтэр уматык өрөс-
куоттанын чускайдык учуот-
таммат этэ, 1976 сыл түмүтөр
Карл Маркс аатынан совхоз бас-
тыан 135 тоннаны кэмчилэбит
курадук отчуоттаабыта, онтон аы-
һах хөһөөт 30,8 тоннаны аһары
өрсөкуоттаабыт буолан табыста.

ПАККА
УУНУ
БАҲАЛЛАР

Бдьюулуун отделениетын тракторна Е. В. Дзячковакай 3000 литри кэмчилээтэ дини ысыраанка түспүтэ, онгон бүтэһиктээх отчуока 751 литри эрэ кэмчилээбитэ билиннэ. Итинник сыыла халты учуот хас хайаайыстыба аайы блар. Оһһообор «Сельхозтехника» оройуоннаагы отделениетын бухгалтериятыгар учуотчуолкайа суоҕа РСФСР госинспекторын барабизэркэтигэр кэбэ түбүтэ.

Кытааных контуруолу оройуон кишини таритталара эмне олох тообокко аловоллор, сорохторуга уматтык ороскуота олох да учуот таамаг, промкомбинат нормативынан сага оного сатылар. Ааспыга олох-дьаһах комбинаты 2-3 массыыната баара ара 9 тыһ. тонна-километры сүүрүүтүгэр 3346 литр бензини, иккисинэ трактора 2,2 тонна дизельны хмататы аһары ороскуоттаатылар.

Тарилталар билигін автозапра-
вочнай станцилттан уматыг
хааччага сүөх ыла олоролло
Оттон бу станцияга, атын сир
дэргэ курдук, 10-нуу хонукта
таадыыйытынан көрөн, таһаала
Итинэн, суол аадыаннарына, ум
гыгы хантан да ылар кыах сүө
хонуктаагы хоскуур. Онон к

гаанах дөнгүүр оллаагчны, кэчиг-
дээгчнн бугу күнлэртэн олохтуох-
д

СССР Министрларын Советын уураалар электрэнергияны камчылаанын туфунан эми чопчу ийиллар. Билиги билиги электрэнергиянан туох да хааччара суох, талбыппытыны туфана олорубут. Хаанна баарлар уулуссалары производственинай объектары сырдатар лааппалар кунустари туунизери умайа тураллар. Бирдиндизин маллар электрическаи объектору, итигар прибордары кинтэн да конгул суох тутталлар. Министрлар Советтарын исполкомнара, коммунальнай предпритиелар уонна тунсаран огоруу комбината кунуун уулуссалары сырдатар лааппалары умуруорар туфунан дыахалы толорбоско олореддор. Итилар тумуктаригар сылта ортотунан 1068,2 тын. киловатт-час энергия сыалы суох броскохтоннар.

Бу итгэстэри туоратынага нареднай контуруол бэры группалара активнай кыттыгыны ылыахтаахтар. Олунньуттан ыам ыйыгар диэри уматыгы уонна электроэнергияны көмчилээһинигэ общественнай көрүү ытыаллар өнөхөс бириэди предпритие, тарилта, отделение, биригээдэ ахсын комбинаттар тариллаахтэхтар. Олору народнай контуруол группалара баһылаан-көһүтээн салайахтаахтар. Уматыгы, олуту уонна электроэнергияны муну туурдук көмчилээһини, уматыгы уонна ордунуохтуур матырыйааллары харайыыны итинэн учуоттааһыны кыраарытык кэтээн көрүүхтэхтэр. Ону тэҥэ саас суо алдьаһар көмгөр савилыктары тутуллар савпааһы тариини бөлбөмтө киһинигэр ылыаллаахтаах.

ССРС Министрларын Советы
уонна ССРС обкомун, Саха АССР
Министрларын Советын холбоон
таах муһунахтары, өбү тэп
районот исполкомун уураахтары
гар этилибит, бэри хаһаайысты
баннай тэрилтэлэр, предпрятне
дэр, партиянай, советскай орган
нар салалтааччыларын тустаах э
кнэтторигэр сүктөрүлүбүт дь
һалтар улаатытыллыбакка төл
вулуохтаахтар.

Н. ЗВЕРСТОВ,
народная хонтуруол
оройуonnaабы комитетын
председатель.

Тутуулар ситэрийини күүтэллэр

«Йуунолхохострой» ТМУ-га асыныт сылга государственная компанияда 160 миастаах Чапыр өсүүлатын, Убун Бун 50 миастаах деталла уонна ТМУ административнай дыһатын тутууларын тохсунуу 15 күнүгөр дьири ситириэх буолан тылын биэрбита. Ол объектада күн бүгүгүнүгэр дьон ситириллибиккэ туваллар.

Быттыллыбыт бэрэбэркэ хумутар тутуууга олохтоомут бэрэ-
дэи иттиник кэниини таһыһытутар-тыгар үлэлэр хаачыстыбала-
ра мөлөтө кэлүүнэ. Учуастак начальнига уйһи прорабритар хон-
туруулу мөлөтһүттүрри түмүтүр Чакыр оскуолатын истиһилэрэ
эбни бөбүргүтүүнү грейэр туруктаас ыһаа таһаарыллыбыттар. Ха-
лаар оскуолатын хара муостатыгар термиз оһуугар бүүр тутуулуубу.
Сылаһ детсадыгар канализация чугуун турбалара тиириниһи сол-
булуубуттар. Хайбахыт хотонуун үрдүн уонна быыстарын шүтүктүр-
балара брактанналар. Эһиһитиниһ уонна хонтуруол мөлөтүттүн
Хайбахыт хотонуун тутууттар 40 тыһ. солк. припискэ таһаарыл-
лыбыт. Хос-хос киннериһ үлэһилиһтин учуастак үрдүһүн 59 тыһ.
солк. үн аһаар өрөскүотаттыт.

Народный хонтуруул оройуннаары комитета ити бодон итэжэ-
тэр иһин прорабтары Н. Ф. Петрову, С. А. Савинны, В. А. Пахомо-
вы административнай сэжэрэ чардарга эттэ уонна ТМУ сааллатын
таһаарыллыбыт итэжэстэри түөрэтэргэ, үөһээ ахтыллыбыт тутуула-
ры муус устар 1 күнүгэр диэри ситэрэн улаах килээрэгэ абээн-
ныста.

КЭМ ДА НАҒЫЛЛАР

Народнай контуруол оройуонун аады комитета Сүбүрүүскай аатынан соьхоз сага төрүүххэ уонна мыйды санитарыыта бөлөмнү туругар аналлаах комиссияны төрүөтүн бэрэбиэркэни ыытта. Коруу түмүгэр өгдөлөннөлэргэ быһылгы төрүүххэ уонна ааады санитарыыта бөлөмнөһүн үлэлэргэ улахан көтүтүүлэр бааллар, аадыына.

Сылагы одуевениетигар Ойбо
Күөх ферматигар 450 ианын
сүөһү турар. Сага дылга ии
ран баран 20-ча ынах төрөөбү
21 инагы искусственныйны сна
мэлэббиттэр. Сага төрүүхх
аппан сөн охсааннаах аламбара
ынах термодетта өтөхүдүбү
Иыройи төрүүрү иэтта терм
мелетта кууруор дияри сыта
ран баран мэлэторга үбүлэри
2—10 хонирот иырай сэрэч
чүгө туттарар. Ина термизинтэр
Клеткалары, мэлэторга кисти
мэлэббиттэр.

Ох эрхээр хамтаагаа нийрэн
баран 10 сүүлч нөхцүүлэн элбүү
Бу дэлгач гүүртэнх төрлөөсөө
бут, шил нийрэй элбүү. Нехуу
стенийн сэмэлзэний нууны
саметарнай туруга мөлтөх, донх
ментацията сэтэтэ суух, шил
төрөөхүүн графта нөгөөдүх
батах.

Улахан Күөл ферматтар 10-маннын турар, 18 ынах тороо бүт, 3 ынах огулунан сантармаадыт. Бу ферма билаарын искусственай сизмалэхиниги кинри баран бийил огуспа тонну бүт.

Үс атыр огустарын икит
берий амлаастан, бир санта
расыа көгүлээмэт икисе бо
лунаазах огуһу малтаа мли
туруураллар. Огустары өһөй
айыдына икитэрбиттөр пыла
беран аһалык көрөһөй-едини
мата көрдөһөр нуормага эппиз
эблөб.

Кыргызах отделениета 38
сүмүлээх, ол иһингэр мана-
736. Отделение үрдүгүн 62 мана
төрөөбүт. Кыргызинэ манахты
маассабын төрөөтөөһуннэ тах
өлү арар. Арымаанз бүтүтүдү
һинэр үс иһингэр көрүтүлүс үһ
чалым иһингэр тугтарбыттар
Аһинэр оһуһтар уһсай рацнон
на тураллар, туруһтара мана
Сантарамын, тэрөөһүнү үһүө
туур суруһаалар алохтон
һаһкэр.

[illegible]

Солөвсөп отделениктар ую атыр окустан билиниги түрүтү ная баара-суода бина, өз лапан иленин өттүтүр үчүтөй алатын төрүү петиң баар ара буулаады на, тууалдыр кылаталар. Оу тоң төрүүккө баалам-баастар куду ран, биңр да термеккөткө, суөт бинарланиан кеткн да иңиң ха рафар бинарланиабаат.

Совхоз-колхозда табырманы
Бат илалетерин тусарыны
утилитетлибле далаалары илал
ра эрөнлелер.

С. БАРАШКОВА,
народнай хентуруул
эройуннаабы иомитетин
штаты табынан инспектора,
дальмхолбохук зоотехника.

УТАЛЫППАККА
ТОЛОРУУНУ
ЭРЭЙЭР ДЬАҢАЛЛАР

Бдьюулуун отделениетын тракторна Е. В. Дзячковакай 3000 литри кэмчилээтэ дини ысыраанка түспүтэ, онгон бүтэһиктээх отчуока 751 литри эрэ кэмчилээбитэ билиннэ. Итинник сыыла халты учуот хас хайаайыстыба аайы блар. Оһһообор «Сельхозтехника» оройуоннаагы отделениетын бухгалтериятыгар учуотчуолкайа суоҕа РСФСР госинспекторын барабизэркэтигэр кэбэ түбүтэ.

Кытааных контуруолу оройуон кишини таритталара эмне олох тообокко аловоллор, сорохторуга уматтык ороскуота олох да учуот таамаг, промкомбинат нормативынан сага оного сатылар. Ааспыга олох-дьаһах комбинаты 2-3 массыыната баара ара 9 тыһ. тонна-километры сүүрүүтүгэр 3346 литр бензини, иккисинэ трактора 2,2 тонна дизельны хмататы аһары ороскуоттаатылар.

Тарилталар билигін автозапра-
вочнай станцилттан уматыг
хааччага сүөх ыла олоролло
Оттон бу станцияга, атын сир
дэргэ курдук, 10-нуу хонукта
таадыыйытынан көрөн, таһаала
Итинэн, суол аадыаннарына, ум
гыгы хантан да ылар кыах сүө
хонуктаагы хоскуур. Онон к

гар дигри уматыгы уонна электрэнергияны камчылааһынга общественнай көрүү ытыллар өнөхс бирдин предприятие, тарилта, отделение, биригээдэ ахсын комбинаттар тэриллээхтэхтэр. Олору народнай контуруул группалара баһылаан-көһүтээн салайахтаахтар. Уматыгы, отуту уонна электрэнергияны муну туурдук камчылааһини, уматыгы уонна орунуохтуур матырыбаалары харайылыны итээнэ учуоттааһына кырарытык кэтээн көрүөхтэхтэр. Ону тэпэ саас суо алдылар көмүгэр сайыллыктары туулулар саппааһы тэринии бөлөмтө киһинигэр ыһааллаахтэх.

ССРС Министрларын Советы
уонна ССРС обкомун, Саха АССР
Министрларын Советын холбоон
таах муһунахтары, өбү тэп
районот исполкомун уураахтары
гар этилибит, бэри хаһаайысты
баннай тэрилтэлэр, предпрятне
дэр, партиянай, советскай орган
нар салалтааччыларын тустаах э
кнэтторигэр сүктөрүлүбүт дь
һалтар улаатытыллыбакка төл
вулуохтаахтар.

Н. ЗВЕРСТОВ,
народная хонтуруол
оройуonnaабы комитетын
председатель.

Мөлтөх тэрээһин

Карл Маркс эатан и совхоз Одылуунаары
отделениетыгар сүөһү тэрүөбэр бэлэмизин уон
на ынахтары и куустевнай синамизини тари
йини туругун үһүнэн боппуруос пароднай хөй
түрүөд оройуоннаары комитетыгар көрүлүнэ.

Бу дыйлагт кишрэн өөрөөр
26 ынах төрөөбүүтүн 12 и прэй албт. бинр
ынах төрөөсөөбүт. Бинини 19 ынарын бинр
көрөөччүгэ туттарбыт.р. Мыйтан кэлэр өтүгөр
төрүүбү ханна туруорар туһунан бопһурус өлө

Некухтенный сизмалзэингиза баламнатин үлэ
быстар куһаданиык ытыллар. Сетиниыл ыйта
ыла 36 ынах төрөсбүтүттэн 4 эрэ сизмалзэмит
Ынахтары чэччитин төрүлүбэт. Нырэй маасса
бай өлүүтүгэр, ынах бытааныык сизмалзэингиза
авитаминноз таһаарыллыыта биричиниз буолбу
дизэ түмүк өһөһүлээн ветеринарий үлэһиттэр
куһаданиык өлүүнү ыйга 230 тэбэбэ үс тогу
һаарынан өлүүнү ыйга 230 тэбэбэ үс тогу

Бү даяалтар нөдүүстэй х бүсүүдэд аяар үлгүүд
"хүмүүнлэг үйлдэл" үр дүн н татварын агаартай.

Ити нутагтаары туур тар тулугар нереде
хонтуруол комитети ынахтары чокоттин кэм
кер бурдук отун талгалалар абага алар тар, с
бу айналыгыч нурмат кэмине кэмн абага
тынан сибазеттен биш тебодо сууккара 20 кг тин
итаган суох абага айналыгыч оторон сибазет
көөлнөрбодо бурдук отун кырбали тулалар
отделение салалатан серудахтаава. Нырой ту
рухтаах хонуну үчүгүбик сибазет дьаалдары
ынахтарыч, сөп буслар ахалынчах нырой ко
рооччулары суулардин дегер, көчкөрдөр э
нутагтаары хонунга ийим абагауагына.

Ынары некуустенный спазмолитик табарылган иттерге тугатал ригар, ветеринарнай дыбаллары кытыгы препараттарынан хаччылыгыа конону огороругар соххоз кылданынай ветврах Н. С. Трофимова сурудехтанына.

